

A U.N.S. Ragoboya.

1 P.P. 1-3. Ka mo Batho ba kxaoxanego ka xona xo tsebexa ka  
0-16 dithwala-melomo xobane Batho kxale ba be ba axile xo  
 tee, ba e na le kxoši ya bona yo a bexo a bitšwa  
 Maruruwele. Byale ka xo se ngwalwê ditaba tšeo  
 difetoxile dinonwane e tšwa e le thêrêšô.

Kxale-kxale Batho ba be ba dutše naxeng yo mollwane  
 wa mathsa kuwa thoko ya Leboa (Lehono re ka re ke Tanganyika.)  
 Ba be ba e na le kxoši ya bona e a bexo a bitšwa  
 Maruruwele. Kxoši yeo e be e le kxoši ya maatla, xape o be  
 a boifiša byale ka tau; fêêla o be a na le kxaoxelô e  
 kxolo kudu xo batho ba ba mmoifaxo.

E rile ka lebaka le lengwe kxoši ya tsêna ke bolwetši  
 byo bo šoro ka kudu byo bo ilexo bya xakanthša le dingaka  
 tša Batho. Dingaka kamoka di ile tša tla xo itekêla, fêêla  
 tša palelwa.

Kamoraxo xa lebaka le le telele, ngaka e ngwe ya  
 sethšaba sa xaxwe ya eletšwa kxoši xore e ka fôla xe a ka  
 romêla batho xo yo swara tau thabeng ya lexapi (Kilimanje o).  
 Ngaka ya re, kxoši e ka fodišwa ke madi a tau a sanuthelang  
 a e tšwa mmeleng wa wona.

Tau yeo e be e swanetše xo swarwa e sa phela xore e  
 tle e ripiwe moxôlô byale ka pudi. Bothata bya tsoxa xona  
 mo, kaxobane, xo be xo se na motho yo a ka lekaxo xo yo  
 swara tau e sa phela.

2 Ka pefelo e kxolo, kxoši ya kxalema bakxomana ba yona  
 xore banthše batho ka mephathô ya bona xo swara tau yeo.  
 Se se kxotšišitšexo batho, ke xe kxoši e ile ya laela xore:  
 Mphatho o mongwe le o mongwe o swanetše xo tšwa le basadi  
 le bana ba ba nyanyaxo, fêêla ngwana e mongwe le e mongwe yo  
 a se sa nyanyaxo a se ke a ya. Mphatho o mongwe le o  
 mongwe o be o e na le Mokxomana e Moxolo.

Mphatho wa pele kxošana ya o na e be e bitšwa  
 Sehlatšane; ba ipeta dipelo xo yo swara tau eo; ba rile  
 xe ba ikwa modumo, Sehlatšane a thšaba, a xo eletša  
 batjap bap a re: "A xe! nna ke xona xe ke ile! nka se sa  
 boela xae; a re tloxeng kamoka re yo axa motse wa rena  
 mafaseng a kxole, xore kxoši a se kxone xo re kwalela mo  
 re lexo nthse." Ba dumelelana byalo, ya ba ke moka ke xo  
 thšaba xabona.

Kxoši ya re xobona ba sa boye ya romêla seingwe se hlopha xo yo swara taw. Sona se tloxile e sa le ka meso, se rile xe se batamela thaba sa kwa modumo o moxolo-xolo wa xo boifisa, sa thšaba sa se ke sa boela xae ka baka la xo boifa Maruruwele.

Mephatho kamoka e ile ya thšaba kabaka la modumo wo wa tau eo e be xo e dutše

Thabeng ya Lexapi.

Ka moraxo xa lebaka le le teleele kxoši e feletšwe ke batho, xo setše bana fêêla, a roma Tema-nkxolo a re: "E ya nabo o yo swara tau eo." Tema a botša bana a re: xe le fihla kxaufswi le thaba le re: Tema! Tema! re nyaka ngaka kxoši e a lwala. Xe le r'yalo le namêlê thaba nna ke tla le za eta pele xo fihlela az re fihla xodimo xa thaba.

(A nke o fetlološe)

3

Xo thwe, bana bao xo tee le eena Tema-nkxolo e se ba hlwa ba sa boya se se balleng xa se tsebye ke motho. Monlongwa ba bolailwe ke Mollo wa leswêla, kua Thabeng ya Lexapi.

Maruruwele o hweditšwe e le setopo, a le byale ka lexonye, ke batho ba xo buswa ke ditlala mo mothšabong wa bona.

Ke ka moc batho ba tlileng ka diripa mono thoko ya Borwa. Motse wa bona moraxo ke mašupi feela, xape le dipolelo tša bona di sa fela di bonthša xobane Batho kxale e be e le selo se tee.

4

Xo Boloka kxoši ya ba Baso.

Batho ba xešo ba na le mokxwa wa bona wa xo boloka dikxoši tša bona. Xe kxoši e lwala, dingaka tša boMatswiri di a bitšwa xo laola le xo alafa ka melemô ya bona ye ba ithsepileng, fêêla ka xo palêlwa ke bolwetši kxoši e ya hwa.

Xe kxoši e hwile, batho ba tla tsebišwa lehu ke sexalo sa kômana. Sexalo ke xore komana e lla ka mokxwa o thêlêtsong pelo.

Batho ba romêlwa maxošing a mangwê xo yo bexa lehu la kxoši. Dikxoši tše di tlaxo polokong ya xaxwê, di tla di xapa kxomo e ntlo xe e le Monna xe xo hwile kxoši ya Mosadi, xoxapiwa kxomo ye swana.

Batho kamoka ba ba tlilexo polokong ya kxoši xa ba dumêlêlwa xo fihla dirapeng, ba êma kxole xo tee le dikxoši tše di tlilexo polokong, xe ba sa tswalane le yema polokong xo ya bakxomana ba ba xolo.

5

Kxoši e be e sa epelwe fase byale ka ka batho ba bangwe. E be e bewa xodimo xa dinkxô tše dikxolo, xore e re xe e bôla dinamama tša yona di wele ka dipitšeng. Bakxomana ba fela ba e tla xo hlola mohu yo xo fihlêla a bolela ruri.

Dinama tše tša kxoši, ke tšona tšeo ba rexo di nesa pula. Xape kxoši e bolokwa felo mo ba rego ke badimong.

Badimong xa xo bolokwa ba fêe re ba balata, kaxobane ba re ba

ka thibêla pula le mabê mabele, xape ba ka tliša malwetšī le diji tša mabele.

Mo dinkxong tša dinama tša kxošī xo thšelwa meetse a manthšī xape xo na le mafêhlo a dirilwexo ka thate ya Morobe-robe, dimpho tša ôna di dirilwe ka marapo a dikxošī.

6

#### Xo Nesa Pula

Dinama tša kxošī tšeo dilexo ka dinkxong di hlokomelwa kudu xore di seke tša senyexa. Di bitielwa ka bolôkô. Xo letêlwa le baka la selemo.

Pele xa pula ya thseola, kxošī le motseta wa wona yo moxolo banamela thaba ya badimong xo yo fehla dinkxo tšeo. Ba tla fihla ba xotša mollo, ba kuka pitsa e 'nyane ba e beya sebešong 'mme bathôma modirô wa bona o moxolo. Bathšolla meetse a nkxo e ngwe e swereng dinama tša kxošī ba a thšêla ka pitseng yela ba e beileng se bešong 'mme bathoma xo fehla xo fihlela xe lephilô le tlala pitsa yela.

Xothwe o tla bona maru a šetše a tletše. Motseta o thlatlola pitsa e la e sa tletše le philo. Xe lephilo le re: "Shii---!" Ke gore pula le yona e thoma xona.

Xe pula e ena, kxošī e khurupela ka kobo ya lla, kaxore e xopola maxošī a yona a a hwileng. *End. S. 176.*